

# SADRŽAJ

<b>PREDGOVOR</b> .....	<b>VII</b>
<b>OZNAKE</b> .....	<b>IX</b>
<b>UVOD</b> .....	<b>XIII</b>
<b>1 OSNOVNI TERMODINAMIČKI PARAMETRI ČISTIH SUPSTANCI</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 KRITIČNI PARAMETRI</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 FAKTOR ACENTRIČNOSTI I DIPOLNI MOMENT</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 NORMALNA TEMPERATURA KLJUČANJA</b> .....	<b>7</b>
<b>ZADACI</b> .....	<b>8</b>
<b>2 SVOJSTVA ZASIĆENIH FAZA ČISTIH SUPSTANCI</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 TOPLOTA ISPARAVANJA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.2 NAPON PARE</b> .....	<b>13</b>
<b>2.3 MOLARNA ZAPREMINA (GUSTINA) ZASIĆENE TEČNOSTI</b> .....	<b>19</b>
<b>2.4 MOLARNA ZAPREMINA (GUSTINA) TEČNOSTI</b> .....	<b>21</b>
<b>ZADACI</b> .....	<b>23</b>
<b>3 <math>pVT</math> SVOJSTVA ČISTIH FLUIDA</b> .....	<b>25</b>
<b>3.1 PRINCIP KORESPONDENTNIH STANJA</b> .....	<b>25</b>
3.1.1 Faktor kompresibilnosti.....	25
<b>3.2 VIRIJALNA JEDNAČINA STANJA</b> .....	<b>29</b>
3.2.1 Određivanje drugog virijalnog koeficijenta .....	31
<b>3.3 KUBNE JEDNAČINE STANJA</b> .....	<b>35</b>
3.3.1 van der Waals-ova jednačina stanja (vdW) .....	36
3.3.2 Redlich-Kwong-ova jednačina stanja (RK).....	38
3.3.3 Soave-ova jednačina stanja (SRK) .....	40
3.3.4 Peng-Robinson-ova jednačina stanja (PR).....	41
3.3.5 Peng-Robinson-Stryjek-Vera jednačina stanja (PRSV) .....	42
<b>3.4 VOLUMETRIJSKI KOEFICIJENTI</b> .....	<b>48</b>
3.4.1 Virijalna jednačina stanja .....	48
3.4.2 Kubne jednačine stanja.....	49
<b>3.5 TRO-PARAMETARSKE I VIŠEPARAMETARSKE KUBNE JEDNAČINE STANJA</b> .....	<b>50</b>
<b>ZADACI</b> .....	<b>52</b>
<b>4 TERMODINAMIČKA SVOJSTVA ČISTIH FLUIDA</b> .....	<b>55</b>
<b>4.1 FUNDAMENTALNE JEDNAČINE TERMODINAMIKE</b> .....	<b>55</b>
<b>4.2 OSNOVNA TERMODINAMIČKA SVOJSTVA DATA PREKO <math>pVT</math> PODATAKA I         TOPLOTNIH KAPACITETA</b> .....	<b>56</b>
<b>4.3 REZIDUALNE VELIČINE</b> .....	<b>59</b>
<b>4.4 MOLARNA ENTALPIJA, MOLARNA ENTROPIJA I MOLARNA UNUTRAŠNJA         ENERGIJA</b> .....	<b>59</b>
<b>4.5 PROMENA MOLARNE ENTALPIJE</b> .....	<b>60</b>

4.5.1	Određivanje rezidualnih molarnih entalpija .....	61
<b>4.6</b>	<b>PROMENA MOLARNE ENTROPIJE .....</b>	<b>63</b>
4.6.1	Određivanje rezidualnih molarnih entropija .....	64
<b>4.7</b>	<b>PROMENA MOLARNE UNUTRAŠNJE ENERGIJE .....</b>	<b>65</b>
<b>4.8</b>	<b>FUGACITET I KOEFICIJENT FUGACITETA REALNIH FLUIDA.....</b>	<b>66</b>
4.8.1	Određivanje koeficijenta fugaciteta .....	67
<b>4.9</b>	<b>FUGACITET TEČNOSTI.....</b>	<b>76</b>
<b>ZADACI.....</b>	<b>.....</b>	<b>83</b>
<b>5</b>	<b><math>pVT</math> SVOJSTVA SMEŠA .....</b>	<b>87</b>
<b>5.1</b>	<b>PKS – PSEUDOKRITIČNI METOD .....</b>	<b>87</b>
<b>5.2</b>	<b>VIRIJALNA JEDNAČINA STANJA – DRUGI VIRIJALNI KOEFICIJENT SMEŠE .....</b>	<b>89</b>
5.2.1	Drugi virijalni koeficijent smeše nepolarnih fluida .....	90
5.2.2	Drugi virijalni koeficijent smeše nepolarnih i polarnih fluida .....	91
5.2.3	Drugi virijalni koeficijent smeše polarnih fluida.....	91
<b>5.3</b>	<b>KUBNE JEDNAČINE STANJE – PRAVILA MEŠANJA .....</b>	<b>92</b>
<b>5.4</b>	<b>VOLUMETRIJSKI KOEFICIJENTI .....</b>	<b>99</b>
5.4.1	Virijalna jednačina stanja.....	99
5.4.2	Kubne jednačine stanja.....	100
<b>5.5</b>	<b>MOLARNA ZAPREMINA (GUSTINA) TEČNE SMEŠE .....</b>	<b>101</b>
5.5.1	Molarna zapremina (gustina) zasićene tečne smeše .....	101
5.5.2	Molarna zapremina (gustina) tečne smeše.....	102
<b>ZADACI.....</b>	<b>.....</b>	<b>103</b>
<b>6</b>	<b>TERMODINAMIČKA SVOJSTVA JEDNOFAZNIH VIŠEKOMPONENTNIH SISTEMA .....</b>	<b>105</b>
<b>6.1</b>	<b>FUNDAMENTALNE JEDNAČINE TERMODINAMIKE .....</b>	<b>105</b>
<b>6.2</b>	<b>PARCIJALNE MOLARNE VELIČINE .....</b>	<b>107</b>
6.2.1	Gibbs-Duhem-ova jednačina .....	110
6.2.2	Parcijalna molarna Gibbs-ova energija.....	111
6.2.3	Određivanje parcijalnih molarnih veličina .....	115
<b>6.3</b>	<b>PROMENE OSOBINA PRI MEŠANJU.....</b>	<b>120</b>
<b>6.4</b>	<b>FUGACITET I KOEFICIJENT FUGACITETA U SMEŠI.....</b>	<b>125</b>
<b>6.5</b>	<b>IDEALNE GASOVITE SMEŠE I IDEALNE SMEŠE.....</b>	<b>129</b>
<b>6.6</b>	<b>LEWIS – RANDAL-OVO PRAVILO I HENRY-JEV ZAKON.....</b>	<b>136</b>
<b>6.7</b>	<b>DOPUNSKE MOLARNE VELIČINE .....</b>	<b>139</b>
<b>6.8</b>	<b>ODREĐIVANJE TERMODINAMIČKIH SVOJSTAVA SMEŠA .....</b>	<b>139</b>
6.8.1	Molarna entalpija, molarna entropija i molarna unutrašnja energija .....	139
6.8.2	Promena molarne entalpije.....	140
6.8.3	Promena molarne entropije .....	143
6.8.4	Promena molarne unutrašnje energije.....	144
6.8.5	Koeficijent fugaciteta smeše i koeficijent fugaciteta komponente u smeši.....	145
<b>ZADACI.....</b>	<b>.....</b>	<b>159</b>
<b>7</b>	<b>TEORIJA TEČNIH RASTVORA .....</b>	<b>161</b>
<b>7.1</b>	<b>NORMALIZACIJA KOEFICIJENATA AKTIVNOSTI.....</b>	<b>164</b>
<b>7.2</b>	<b>GIBBS – DUHEM-OVA JEDNAČINA ZA KOEFICIJENT AKTIVNOSTI.....</b>	<b>165</b>
<b>7.3</b>	<b>ZAVISNOST KOEFICIJENTA AKTIVNOSTI OD TEMPERATURE I PRITISKA .....</b>	<b>166</b>
<b>7.4</b>	<b>FIZIČKA SLIKA KOEFICIJENTA AKTIVNOSTI .....</b>	<b>167</b>
<b>7.5</b>	<b>ODREĐIVANJE KOEFICIJENATA AKTIVNOSTI IZ DOPUNSKE GIBBS-OVE ENERGIJE .....</b>	<b>169</b>
7.5.1	Klasifikacija rastvora.....	169
7.5.2	Jednoparametarska Margules-ova jednačina .....	173
7.5.3	Dvoparametarska Margules-ova i van Laar-ova jednačina .....	174
7.5.4	Scatchard – Hildebrand-ova teorija (model regularnih rastvora).....	176
7.5.5	Teorija rešetke.....	179

7.5.6	Nehaotične smeše jednostavnih molekula.....	181
7.5.7	Flory-Huggins-ov model.....	182
7.5.8	Wilson-ov model.....	184
7.5.9	NRTL model - model dve nehaotične tečnosti.....	189
7.5.10	UNIQUAC model.....	192
7.5.11	Modeli doprinosa grupa (ASOG i UNIFAC).....	197
	<b>ZADACI.....</b>	<b>209</b>
<b>8</b>	<b>RAVNOTEŽA PARA-TEČNOST.....</b>	<b>211</b>
<b>8.1</b>	<b>KRITERIJUMI RAVNOTEŽE.....</b>	<b>211</b>
<b>8.2</b>	<b>IDEALIZACIJA RAVNOTEŽE PARA-TEČNOST.....</b>	<b>213</b>
<b>8.3</b>	<b>PRAVILO FAZA.....</b>	<b>213</b>
<b>8.4</b>	<b>FAZNI DIJAGRAMI.....</b>	<b>214</b>
8.4.1	$p - x, y$ dijagrami.....	214
8.4.2	$T - x, y$ dijagrami.....	216
8.4.3	$y - x$ dijagrami.....	217
8.4.4	Fazni dijagrami idealnih sistema.....	218
<b>8.5</b>	<b>KRITIČNA STANJA SMEŠE.....</b>	<b>219</b>
<b>8.6</b>	<b>RETROGRADNA KONDENZACIJA.....</b>	<b>220</b>
<b>8.7</b>	<b>PRORAČUNI U RAVNOTEŽI PARA-TEČNOST.....</b>	<b>221</b>
<b>8.8</b>	<b>CEOS i <math>\gamma - \hat{\phi}</math> METODE.....</b>	<b>222</b>
8.8.1	CEOS metoda.....	222
8.8.2	$\gamma - \hat{\phi}$ metoda.....	223
8.8.3	Poređenje CEOS i $\gamma - \hat{\phi}$ metoda.....	225
<b>8.9</b>	<b>ODREĐIVANJE KOEFICIJENATA AKTIVNOSTI IZ RAVNOTEŽNIH PODATAKA I DRUGOG VIRIJALNOG KOEFICIJENTA.....</b>	<b>232</b>
<b>8.10</b>	<b>IDEALIZACIJA RAVNOTEŽNOG ODNOSA <math>K</math>.....</b>	<b>232</b>
<b>8.11</b>	<b>PRORAČUNI U RAVNOTEŽI PARA-TEČNOST IDEALNIH SISTEMA.....</b>	<b>237</b>
8.11.1	BUBLP proračun.....	237
8.11.2	DEWP proračun.....	237
8.11.3	BUBLT proračun.....	238
8.11.4	DEWT proračun.....	239
8.11.5	FLASH proračun.....	239
<b>8.12</b>	<b>BLOK DIJAGRAMI ZA PRORAČUNE U RAVNOTEŽI PARA-TEČNOST.....</b>	<b>241</b>
8.12.1	$\gamma - \hat{\phi}$ metoda.....	241
8.12.2	CEOS metoda.....	252
8.12.3	Izračunavanje konstanti u modelima za CEOS i $\gamma - \hat{\phi}$ metodu.....	256
8.12.4	Ravnotežna (FLASH) destilacija.....	259
	<b>ZADACI.....</b>	<b>263</b>
<b>9</b>	<b>OSTALI TIPOVI RAVNOTEŽE FAZA.....</b>	<b>269</b>
<b>9.1</b>	<b>RAVNOTEŽA TEČNOST-TEČNOST.....</b>	<b>269</b>
<b>9.2</b>	<b>RAVNOTEŽA PARA-TEČNOST-TEČNOST.....</b>	<b>272</b>
<b>9.3</b>	<b>RAVNOTEŽA GAS-GAS.....</b>	<b>274</b>
<b>9.4</b>	<b>RAVNOTEŽA ČVRSTO-TEČNOST.....</b>	<b>274</b>
<b>9.5</b>	<b>RAVNOTEŽA ČVRSTO-GAS.....</b>	<b>276</b>
<b>9.6</b>	<b>RAVNOTEŽA FAZA U POLIMERNIM RASTVORIMA.....</b>	<b>277</b>
	<b>ZADACI.....</b>	<b>279</b>
<b>10</b>	<b>HEMIJSKA RAVNOTEŽA.....</b>	<b>281</b>
<b>10.1</b>	<b>KRITERIJUMI HEMIJSKE RAVNOTEŽE.....</b>	<b>281</b>
<b>10.2</b>	<b>PRAVILO FAZA.....</b>	<b>283</b>
<b>10.3</b>	<b>KONSTANTA HEMIJSKE RAVNOTEŽE.....</b>	<b>283</b>

10.3.1 Reakcije u gasovitoj fazi .....	284
10.3.2 Reakcije u tečnoj fazi .....	285
10.3.3 Reakcije u heterogenim sistemima .....	286
<b>ZADACI</b> .....	<b>289</b>
<b>LITERATURA</b> .....	<b>291</b>
<b>PRILOZI-TABLICE</b> .....	<b>293</b>
<b>PRILOZI-SLIKE</b> .....	<b>335</b>
<b>REGISTAR</b> .....	<b>343</b>